


GIREDI YA 8 – XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA SUNGULA - KOTARA YA 1



GIREDI YA 8 – KOTARA YA 1				
Vuswikoti	Ku Yingisela na ku Vulavula	Ku hlaya na ku langutisa	Ku tsala na ku andlala	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
<p>Makambelelo ya masungulo na ku titoloveta swi ta endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka Kotara ya 1 (Vhiki ra 1 – Masiku ya 1-3). Ku ta kamberwiwa vuswikoti na ku languta swiphiso swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva migingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi nga ta endliwa.</p>				
<p>MAVHIKI ya 1 - 2</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula eka swovoniwa na switsariwa swo hambanana</p> <p>Hlayela ehenhla atikili ya le ka burochara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulamisa mahungu ya • Khomanana kahle • Tirhisa ntivomarito na swiaki • swa ririmi leswi lulameke • Angula eka xitshuriwa • Lulamisa manghenelo na mahetelelo ya ntikelo <p>Nkanerisano wa tlilasi (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi) mayelana na burochara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi swa switshuriwa • Milawu na xivumbeko xa xitshuriwa / xitsariwa. • Ku hlawula na matirhiselo ya marito • Rhejistara na xitayili 	<p>Hlaya burochara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi swa xitshuriwa: xivumbeko, vaamukeri va mahungu, matirhiselo ya ririmi, xikongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingana yo hlaya:</p> <p>Hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungunkulu ra xitshuriwa, hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, mhaka ya ntyiso na mavonelo, timhakankulu na miehleketo yo seketela, ku endla minkumbetelo na mahetelelo.</p>	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko</p> <p>Tsala / dizayina burochara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi swa burochara • Matirhiselo ya ririmi • Rhejisitara na xitayili • Manghenelo na mahetelelo <p>Tsala / Endla burochara hi ku landzelela magoza yo tsala</p> <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Maencisi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Swivulwanahosi; nkarhi wa sweswi; nkarhi lowu hundzeke; mabumabumeri na mahlawuri; mboyamelatlhelorin'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito</p> <p>Swivuriso, Vamavizweni, nhlamuselo yo masiku hinkwawo / kongoma, nhlamuselo yo gega,</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>Hiko, hefemulo, mfungho wa swivutiso, swirhatana swo tshaha, mfungho wa rihlamari / xihlamalo, mfungho wa nsiyo wo komba ku ya emahlweni</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: KU HLAYELA EHENHLA (20 WA TIMARAKA). Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 2				
Mavhiki ya 3 - 4	<p>Maqhinga ya Ku yingisela / vulavula Yingisela eka/ langutisa na ku kana mayelana na switshuriwa swa swovoniwa, mbonoyingiselo, swihangalasa mahungunyingi (Xik. Vhidiyo/ nkandziyiso wa matsalelo ya imeyili kumbe ku tumbuluxa akhawunti ya imeyili)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Humesa vutivi bya vundzhaku ○ Kumbetela xikongomelo xa xitshuriwa ○ Lavana na nhlamuselo ○ Twisisa xitshuriwa ○ Teka tinotsi ○ Twisisa hungunkulu. ○ Thoni na rhejisitara ○ Vaamukeri va mahungu <p>Xikambelontwisiso xo yingisela (mpfumawulo ntsena)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rhekoda timhakankulu na miehleketo yo seketela hi ku endla tinotsi, nongonoko wo kambisisa, minkatsakanyo / minkomiso na ku rungula nakambe ○ Tumbuluxa kambe swiyimo/ swivono: ○ Ku pfumelana eka nhlamuselo leyi voniwaka ○ Encenyetani leswi nga endliwa eka swiphemu swimbirhi 	<p>Ku hlaya / Ku languta hi xikongomelo xo twisisa Xik. imeyili</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hlaya hi xihatla ku kuma hungunkulu na mongo ○ Hlaya hi ku dzika ○ Xikongomelo na vaamukeri va hungu ○ Endla minkumbetelo ya tinhlamuselo na mahetelelo ○ Kombisa ririmi ro onga ○ Kucetela ku hlawuriwa na ku siyiwa ka tinhlamusel to karhi ○ Ndlela leyi ririmi na swifaniso swi kombaka na ku aka mahanyelo na mavonelo ○ Nsunumeto na matirhiselo ya tisayizi ta fonto, tinhlokomhaka na khepuxini eka nhlamuselo <p style="text-align: center;">NA</p> <p>Switshuriwa swa matsalwa swo fana na vutlhokovetseri / mintsheketo</p> <p>Swihlawulekisinkulu swa matsalwa swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhatwa, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo:</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) 	<p>Tsala imeyili</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swilaveko swa xivumbeko, xitayili na mavonelo ○ Vaamukeri va hungu, xikongomelo na mbangu ○ Swihlawulekisi swa xitshuriwa ○ Matirhiselo ya ririmi na ku hlawula marito ○ Manghenelo na mahetelelo <p>Tsala imeyili hi ku leteriwa hi magoza ya ku tsala</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: Mavitinkatsano, ntsongahato, maendli, masivi Maengeteri: mukhuva, nkarhi, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xivulwahosi na langnisi, xivulwanandza, xivulwa xa nhlokomhaka, mahlanganisi, ririmi ro tlhonthla matitwelo no onga</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo ya masiku hinkwawo / kongoma, nhlamuselo yo gega, ntivomarito eka ximbangu</p> <p>Mahikahatelo: Mfungho wa rihlamari, mfungho wa xivutiso, hefemulo , hiko</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri / mintsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo ○ Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino ○ Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona ○ Nhlamuselo yo gega ○ Matitwelo ○ Nkongomelo na hungu 		
--	--	---	--	--

<p>Mavhiki ya 5 - 6</p>	<p>Maqhingya ya Ku yingisela / vulavula: Nkanerisano (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi) - Ku bubutsa miehleketo; ku hlawula miehleketo leyinene; Ku longoloxiwa ka timhakankulu</p> <p>Xikambelontwisiso hi ndlela yo lulamisela ku tsala nkomiso</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rhekoda timhakankulu hi ku endla tinotsi ○ Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku komba ku tiwisisa minongoti. ○ Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto / onga ○ Hlamula swivutiso 	<p>Switshuriwa swa matsalwa ku fana na novhele ya vantshwa Nkanerisano lowu fambelanaka na swihlawulekisi swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhatwa, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Maqhingya yo hlaya Maqhingya yo tilulamisela ku hlaya Tivisa vadyondzi eka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Swihlawulekisi swa xitshuriwa -Mavito, tinhlokomhaka, tikhepixini, swifaniso ● Swiphemu swa buku - Pheji na vito, tafula ra vundzheni, swiyenge, tidlilosari, xikombo, xitandzhaku na sw na sw. <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Mudyondzisi a dyondzisa hi vuswikoti byo tsala nkomiso hi ku kombisa vadyondzi milawu ya masungulo yo tsala nkomiso</p>	<p>Tsala xitsalwana: ndzungulo/ mianakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlawula marito ○ Rito ra munhu na xitayili ○ Nhlamuselo leyi nga rivaleni ○ Thoni ○ Mhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Mepe wa miehleketo ku kondletela nkhomano ○ Ku andlala xitsalwana leswaku xi kamberiwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana hi ku landzelela magoza ya ku tsala</p> <p>Ku tsala nkomiso – vadyondzi va tsala nkomiso hi xin'wana xa xiyenge xa novhele</p>	<p>Xiyimo xa rito: Riengeteri ra mukhuva, nkarhi Mabumabumeri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa Nhlokomhaka na xiendliwa, xivulwanahosi, xivulwananandza</p> <p>Nhlamuselo ya rito Vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo ya masiku hinkwawo / kongoma, nhlamuselo yo gega, ntivomarito eka ximbangu</p> <p>Mahikahatelo: hiko, hefemulo, mfungho wa rihlamari, mfungho wa xivutiso, mimfungho ya ntshaho</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 2: KU TSALA Xitsalwana: Ndzungulo / Mianakanyo (30 wa timaraka)</p>				

<p>Mavhiki ya 7 – 8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela / vulavula Swanomo: atikili ya phephahungu/ xiviko xa vulavisisi/ vuhleri</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nhlokomhaka ya vulavisisi ○ Lulamisa switirhisiwa swo pfuneta na swikombiso ○ Kombisa na ku hlawula ntivimarito, ririmi ro lulama na milawu ○ Lulamisa manghenelo / mahetelelo ya ntikelo <p>Xikambelontwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rhekoda timhakankulu hi ku endla tinotsi ● Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku komba ku tiwisisa minongoti. ● Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto / onga ● Hlamula swivutiso 	<p>Hlaya / langutisa ku kuma mahungu (tirhisa switshuriwa swo fana na atitikili ya phephahungu/ xiviko xa vulavisisi/ vuhleri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Swihlawulekisinkulu ● Xivumbeko ● Matirhiselo ya ririmi <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhinga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu ● Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela ● Xikongomelo na vaamukeri va mahungu ● Ku endla minkumbetelo ● Kombisa ririmi ro onga ● Nkucetelo wa ku hlawula na ku siya tinhlamuselo to karhi eka xitshuriwa ● Ndlela leyi ririmi na swifaniso swi kombaka na ku aka mahanyelo na mavonelo 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko, xik. atitikili ya phephahungu/ xiviko xa vulavisisi/ vuhleri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na xivumbeko. ● Milawu ya tindzimana ● Mahlanganisi ku endlela ku vumba nkhomano ● Xitayili xa mafundza <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magondza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ku kunguhata ● Ku pfapfarhuta ● Ku pfuxeta ● Ku hlela ● Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xiviko xa vulavisisi</p>	<p>Xiyimo xa rito: Maendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xivulwa xa xitatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu nga hundza, mboyamelotlhelarin'we, ku venga handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo ya masiku hinkwawo / kongoma, nhlamuselo yo gega , ntivomarito eka ximbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
-----------------------------	---	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Nsunsumeto na matirhiselo ya tisayizi ta fonto, tinhlokomhaka na khepuxini eka nhlamuselo <p>Tsala Xikambelwana xa xikambelontwisiso</p>		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [50 WA TIMARAKA] Xivutiso xa 1 (Switshuriwa swa matsalwa / swo ka swi nga ri swa matsalwa) – 20 wa timaraka Xivutiso xa 2 (Switshuriwa swa swovoniwa) – 10 wa timaraka Xivutiso xa 3 (Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi) – 20 wa timaraka</p>				

<p>Mavhiki ya 9 - 10</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula: Yingisela mbulavulo lowu lulamisiweka hi khale ka Puresidente / xirho xa vaakatiko lexi nga na nkucetelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanela swihlawulekisi swa mbulavulo lowu lulamisiweke • Kombisa no hlamusela matirhiselo ya ririmi • Kombisa no kanela swihlawulekisi swa mbulavulo <p>Mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka leyi faneleke. • Lulamisa mahungu ya khomana kahle. • Kombisa ntivomarito na swiaki swa ririmi leswi lulameke • Lulamisa manghenelo / mahetelelo ya ntikelo • Tilulamisele / titolovete • Andlala 	<p>Ku hlaya na Ku langutisa switshuriwa swotsariwa na swa swovoniwa</p> <p>Hlaya matimu ya mufi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kombisa no kanela swihlawulekisinkulu. ○ Xopaxopa matirhisele ya ririmi. ○ Kombisa no kanela ririmi ro tlhontha, matitwelo kumbe matirhiselo ya ririmi ro onga. ○ Xopaxopa manghenelo na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza: Ku hlaya hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingana yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku hlaya hi ku dzika • Xikongomelo na vaamukeri va mahungu • Ku endla minkumbetelo • Kombisa ririmi ro onga 	<p>Xitsalwambiko: Tsala matimu ya mufi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na xivumbeko. • Milawu ya tindzimana • Mahlanganisi ku endlela ku vumba nkhomano • Xitayili xa mafundza <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala matimu ya mufi</p>	<p>Xiyimo xa rito: Maviti – mavitantlawu, ntsongahato Maendli, ripfunariendli Mabumabumeri: nkarhi, mukhuva, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xitatimende, xivumbeko xa swivulwa, nkarhi wa sweswi, lowu nga hundza, mboyamelotlhelorin'we, ku veng handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, ntivomarito eka ximbangu</p> <p>Mahikahatelo: Minkomiso ya marito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mavitonkomiso / akhronimi • Mavitoletere / inixiyalizimi • Swicupu • Thirankhexini • ritonkatsaswiphemu <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
------------------------------	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Nkucetelo wa ku hlawula na ku siya tinhlamuselo to karhi eka xitshuriwa• Ndlela leyi ririmi na swifaniso swi kombaka na ku aka mahanyelo na mavonelo• Nsunsumeto na matirhiselo ya tisayizi ta fonto, tinhlokomhaka na khepuxini eka nhlamuselo		
--	--	---	--	--

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA			
Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 8 XITSONGA RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1			
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: KU HLAYELA EHENHLA (20 WA TIMARAKA). Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 2	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 2: KU TSALA Xitsalwana: Ndzungulo / Mianakanyo (30 wa timaraka)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [50 WA TIMARAKA] Xivutiso xa 1 (Switshuriwa swa matsalwa / swo ka swi nga ri swa matsalwa) – 20 wa timaraka Xivutiso xa 2 (Switshuriwa swa swovoniwa) – 10 wa timaraka Xivutiso xa 3 (Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi) – 20 wa timaraka	

Xitsonga Ririmi ra le Kaya – Kotara ya 2

GIREDI YA 8 – KOTARA YA 2				
Vuswikoti	Ku yingisela na ku vulavula	Ku hlaya na ku languta	K u tsala na ku andlala	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
Mavhiki ya 1 - 2	<p>Maqhingha ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelontwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku yingisela hi ku landzelela magoza ○ Ku angula hi ku tsala <p>Ku yingsela na Ku languta eka xitshuriwa lexi tshahiweke eka novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dyondzisa swihlawulekisi swa xitshuriwa na milawu ● Hlawula xitayili, rhejisitara na ntivomarito ● Swivulavuri swa siyerisana ● Tirhisa tithekiniki na nsunsumeto 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na novhele</p> <p>Swihlawulekisinkulu swa matsalwa swo fana na ximunhuhatwa, swiendlo, n'wanguano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbango, murunguri, nkongomelo</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Xitsalwana xa nhlamuselo lexi kongomisiweke eka novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekiso ○ Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Milawu ya tindzimana ○ Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona ○ Mahlanganisi ku endlela ku khomana ○ Milawu ya ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Ku tsala xitsalwana xa nhlamuselo</p>	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Maengeteri: mukhuva, nkarhi, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Swisasi, tinxaka ta swivulwa, mahlayelo ya maendli,</p> <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <p>nhlamuselo yo tumbela / rivaleni</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Minkomiso ya marito, mfungho wa xivutiso, hiko, hefemulo,</p>

<p>Mavhiki ya 3 - 4</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Mbulavulo lowu lulamisiweke wo fambelana na swa vutomi bya vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yingisela mbulavulo • Teka tinotsi -- Ririmi na matimba -- Thoni -- Matitwelo -- Masungulo na mahetelelo • Hlamula swivutiso <p>Nkanerisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa swiyimo / mintirho • Swivulavuri swa siyerisana • Hlamusela mavonele na ku fikelela ntwanano • Tirhisa ririmi leri faneleke, xitayili na rhejisitara • Andlala 	<p>Switshuriwa swa mbulavulo leswi nga rhekodiwa eka thelevhixini / xiyanimoya / leswi fambelana na swa vutomi bya vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swihlawulekisi swa xitshuriwa ○ Matirhiselo ya ririmi ○ Xivumbeko ○ Vatlangi <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo ○ Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino ○ Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona ○ Nhlamuselo yo gega ○ Matitwelo ○ Nkongomelo na hungu 	<p>Tsala mbulavulo lowu kongomisiweke eka swa vutomi bya vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke ○ Swivulwa swa manghenelo ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela. ○ Ndzandzelelano lowu lulameke wa swivulwa ○ Nhlawulo wa marito na mahikahatelo ○ Milawu ya ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala mbulavulo</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mahlawuri, mavitavito</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: nkarhi wa sweswi, lowu nga hundza, swivumbeko swa xivutiso, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Nhlamuselo ya rito: maritofularha, vamavizweni, yo huma eka xitshuriwa, nhlamuselo ya masiku hinkwawo / kongoma; mafanapeletwana</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: tipatironi ta mapeletelo, hiko, hefemulo, mimfungho ya mintshaho</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: Ntirho wa 1: Ku Hlayela Ehenhla (20 wa Timaraka). Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 2</p>				

<p>Mavhiki ya 5 - 6</p>	<p>Maqhingano yo hlaya xikambelontwisiso, xik atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yingsela xitshuriwa • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Nkanerisano wa tlilasi (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kombisa swiyimo / mintirho ○ Swivulavuri swi siyerisana ○ Hlamusela mavonele na ku fikelela ntwanano ○ Tirhisa ririm leri faneleke, xitayili na rhejsitara 	<p>Ku hlaya atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatawa, swiendlo, n'wangulana, kungu, ntlimbo, vundzhaku, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingano yo hlaya xikambelontwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xikongomelo na vaamukeri va mahungu ○ Ku endla minkumbetelo ○ Nyika vonenele ra wena ○ Hambanisa exikarhi ka timhaka ta ntiyiso na mavonelo ○ Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo ○ Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino ○ Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona ○ Nhlamuselo yo gega ○ Matitwelo ○ Nkongomelo na hungu 	<p>Ku tsala nhluto wa atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa xitsariwa / xitshuriwa • Swihlawulekisi na milawu • Ku hlawula na matirhiselo ya marito • Rhejsitara • Vaamukeri • Thoni <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala nhluto</p>	<p>Xiyimo xa rito: Swirhanghi na swilandzi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xivumbeko xa xivulwa, tinxaka ta swivulwa, minkarhi ya maendli, xitatimende, xisasi, swivuriso</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni, maritofularha, tihomonimi, tipharonimi</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Mavitonkomiso / tiakhironimi</p>
-----------------------------	---	---	--	--

NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 4: <ul style="list-style-type: none"> XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA) Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa				
Mavhiki ya 7 – 8	Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Nkanerisano wa tlilasi (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi) Yingisela /languta xinavetiso kutani mi burisana) <ul style="list-style-type: none"> o Thoni o Magoza o Matirhiselo ya ririmi ra matitwelo na ro onga o Sayizi ya fonto o Ririmi ro swikoweto / tirhisa miri Xikambelontwisiso xo yingisela <ul style="list-style-type: none"> • Rhekoda timhakankulu hi ku endla tinotsi • Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku komba ku tiwisisa minongoti. • Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto / onga • Hlamula swivutiso 	Ku hlaya na langutisa hi xikongomelo xo twisisa (Switshuriwa swa swovoniwa: xinavetiso / phositara) <ul style="list-style-type: none"> o Ku hlaya hi xihatla ku kuma hungu o Ku hlaya hi xihatla ku kuma mongo o Ku hlaya hi ku dzika o Minkumbetelo hi swimuhuhatwa, mbangu na hungu o Minkumbetelo ka marito yo ka yanga tolovelekangi o Ririmi ra swikoweto o Matirhiselo ya mahikahatelo na fonto Ku hlaya hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> o Ku tilamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) o Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) o Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) Maqhingana yo hlaya <ul style="list-style-type: none"> o Hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela o Hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo o Hlaya hi ku dzika o Tsala nkomiso / nkatsakanyo o Ku vumba xifaniso emiehleketweni o Ku endla minkumbetelo 	Switsalwambiko: Xinavetiso/ phositara <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi lulameke • Xikongomelo • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa • Matirhiselo ya ririmi • Rhejisitara Ku tsala hi ku landzelela magoza yo tsala <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala Ku tsala xinavetiso / phositara	Xiyimo xa rito: Mapeletelo na Tipatironi ta Mapeletelo Nkomiso wa marito Xiyimo xa xivulwa: Xivumbeko xa xivulwa: Maviti, mabumabumeri, masivi Switwananisi Minkarhi ya maendli Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi

<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5:</p> <p>XIKAMBELWANA XO LAWURIWA</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka) 			
<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA</p>			
<p>Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	<p>Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	<p>Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi

Mavhiki ya 9 - 10	GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2		
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: KU HLAYELA EHENHLA (20 WA TIMARAKA).</p> <p>Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 2</p>	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA) <p>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka)

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA KOTARA YA 3

GIREDI YA 8 KOTARA YA 3				
Vuswikoti	Ku yingisela na ku vulavula	Ku hlaya na ku languta	Ku tsala na ku andlala	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
Mavhiki ya 1-2	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula ku kuma mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Yingisela xitshuriwa xa mahungu ○ Yingisela maandlelo, matirhiselo ya ririmi na mahumeselo ya rito ○ Yingisela nkholuko wa xitori ○ Kanerisana na munghana ○ Ku rungula xitori ○ Hlawula xitori ○ Endla nkunguhato na ndzavisiso ○ Hlawula xitayili, rhejisitara na ntivomarito ○ Ku andlala xitori 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa ku fana na xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhata, leswi humelalaka, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo ○ Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino ○ Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona ○ Nhlamuselo yo gega ○ Matitwelo ○ Nkongomelo na hungu 	<p>Tsala xitshuriwa xa matsalwa: xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke ○ Xikongomelo ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Nxanxamelu lowu faneleke wa swivulwa ○ Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano ○ Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza yo tsala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tumbuluxa xitori xa wena hi ku landzelela magoza lawa ya andlariweke.</p>	<p>Xiyimo xa rito: Mavitaswilo na mavitavito, vundhawu eka swivulwa swo hambanahambana</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Minkarhi ya maendli, swivulwa, swivuriso na swivulavulelo, mahlawuri na swivulwahava</p> <p>Nhlamuselo ya rito: vamavizweni, maritofularha, tihomonimi</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo, mfungho wa nsiyo wo kumba ku ya mahlweni, mahikahatelo ya maritonkomiso</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

		<p>Xikambelontwisiso xo hlaya: (Xitshuriwa xo huma eka switshuriwa swa matsalwa ya ndzawulelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xa le miehleketweni ○ Ku hlaya hi ku dzika ○ Ku endla minkumbetelo ○ Nhlamuselo ya marito ○ Mavonelo ya mutasri ○ Mhaka ya ntiyiso na mavonelo ○ Nhlamuselo yo tumbela 	<p>Xitori xa kahle 'lexi nga hangalsiwaka' / hlayiwa etlilasini.</p>	
--	--	--	--	--

<p>Mavhiki ya 3-4</p>	<p>Maqhingha yo Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelontwisiso xi yingisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku yingisela hi ku landzelela magoza ○ Ku angula hi ku tsala <p>Ku yingisela /na Ku langutisa xitshuriwa lexi tshahiweke eka ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dyondzisa swihlawulekisi swa xitshuriwa na milawu ● Hlawula xitayili, rhejitsitara na ntivomarito ● Swivulavuri swa siyerisana ● Tirhisa tithekiniki na nsunsumeto <p>Nkanerisano (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi) Ndzavisiso wa Phurojeke ya Matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Madyondziselo/ Magoza - Xikongomelo - Maendlelo - Swileriso 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu</p> <p>Swihlawulekisiinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatwa, leswi humelelaka, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Hlaya swileriso swa Phurojeke ya Matsalwa:</p> <p>Maqhingha yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu - Hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo - Hlaya hi ku dzika ku kuma tinhlamuselo <p>Vadyondzi va sungula ndzavisiso wa vona lowu kongomisiweke eka nhlokomhaka leyi hlawuriweke:</p> <p>Wu famba hi magoza mambirhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Goza ra 1: Ri sungula etlilasini hi ku leteriwa hi mudyondzisi 2) Goza ra 2: Ku tirha va ri voxo - Mbangu wa vadyondzi wu ta kombisa hilaha vadyondzi va nga ta endla ha kona. 	<p>Xitsalwana xa nhlamuselo lexi kongomisiweke eka ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekisi ○ Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Mllawu ya tindzimana ○ Nxanxamelo lowu faneleke wa swivulwa ○ Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano ○ Milawu ya ririmi <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa and ku andlala <p>Tsala xitsalwana xa nhlamuselo</p>	<p>Xiyimo xa rito: Maengeteri ya nkarhi na mukhuva</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Vulongoxamarito, swivumbeko swa swivutiso, swisasi, swivumbeko swa swivulwa; matitwelo; ku va na rito</p> <p>Nhlamuselo ya rito: nhlamuselo yo gega, nhlamuselo ya masiku hinkwawo/ kongoma, yo huma eka xitshuriwa; ntlangiso wa marito</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Nkomiso wa marito; mimfungho ya swivutiso; mimfungho ya mahlamari; hiko; hefemulo</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE Goza ra 1: Ndzavisiso (Vadyondzi va endla ndzavisiso hi Phurojeke ya vona) – 20 wa timaraka</p>				

<p>Mavhiki ya 5-6</p>	<p>Ku tsala – Phurojeke ya Matsalwa</p> <p>Nkanerisano (lowu fambisiwaka hi mudiyondzisi) – Ndzavisiso lowu kongomisiweke eka Phurojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Madyondziselu / Magoza - Xikongomelo - Maendlelo - Swileriso na leswi languteriweke 	<p>Hlaya ku kuma vuxokoxoko</p> <p>Mpfuxeto hi vuandlalo bya tinhlokomhaka to hambanahambana ta Phurojeke, xik. Ku andlala hi ‘PowerPoint’, risimu, nhluto, phositara, na sw. na sw.</p> <p>Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatwa, leswi humelelaka, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Mpfuxeto wa tinxaka ta matsalwa na tinxaka ta switshuriwa (swa matsalwa / swo ka swi nga ri swa matsalwa) leswi vadyondzi va nga swi dyondza eka simesitara yo sungula (Kotara ya 1 na 2)</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) o Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) o Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhinga ya ku hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xa le miehlekotweni o Ku hlaya hi ku dzika o Ku endla minkumbetelo o Nhlamuselo ya marito o Mavonelo ya mutasri o Mhaka ya ntiyiso na mavonelo o Nhlamuselo yo tumbela 	<p>Ku tsala loku kongomisiweke eka muxaka wa tsalwa lowu hlawuriweke / nhlokomhaka ya phurojeke</p> <p>Tsala phurojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> o Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekisi o Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) o Timhakankulu na miehleketo yo seketela o Mllawu ya tindzimana o Nxanxamelu lowu faneleke wa swivulwa o Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano o Milawu ya ririmi <p>Ku tsala hi landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa and ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Mavitaswilo na mavitavito, vundhawu eka swivulwa swo hambanahambana</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Minkarhi ya maendli, swivulwa, swivuriso na swivulavulelo, mahlawuri na swivulwahava.</p> <p>Nhlamuselo ya rito: vamavizweni, maritofularha, tihomonomi</p> <p>Mahikahatelo ana mapeletelo:</p> <p>Tipatironi ta mapeletelo, mimfungo wa nsiyo wo komba ku ya emahlweni, misomahikahatelo ya maritonkomiso</p> <p>Ntivomarito eka ximbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
-----------------------	---	---	--	--

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI Goza ra 2: Ku tsala (Vadyondzi va sungula ku tsala Phurojeke) – 30 wa timaraka				
<ul style="list-style-type: none"> • ku kunguhata/ ku lulamisela ku tsala phurojeke • ku pfapfarhuta • ku pfuxeta • ku hlela • ku hlerisisa • ku andlala 				
Mavhiki ya 7-8	Vuandlalo bya swanomo: ku andlala phurojeke – Maendlelo ya kona ma ta ya hi mbangu wa xikolo. Maqhingya ya Ku yingisela na Ku vulavula Ku yingisela na ku kanerisana hi timhaka leti humelelaka ta sweswi eka maphephahungu na magazini <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa thoni, magoza na matwariselo ya rito ku ya ehenhla na le hanshi • Tirhisa ririmi ro susumeta no onga • Ku tirhisa vuthala • Landzelela milawu • Ririmi ro fambafambisa swirho • Manghenelo yo koka miehleketo na mahetelelo ya ntikelo • Xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu 	Ku hlaya loku hlanganisiwaka na ku andlala ka swanomo Ku hlaya hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) Maqhingya ya ku hlaya: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xa le miehleketsweni ○ Ku hlaya hi ku dzika ○ Ku endla minkumbetelo ○ Nhlamuselo ya marito ○ Mavonelo ya mutasri ○ Mhaka ya ntiyiso na mavonelo ○ Nhlamuselo yo tumbela 	Vadyondzi va andlala Phurojeke hi ku tsala (leyi kongomisiweke eka tsala ka vutumbuluxi)	Xiyimo xa rito: Swirhangi Swilandzi Xiyimo xa xivulwa: Xivumbeko xa xivulwa, tinxaka ta swivulwa; minkarhi ya maendli; swivulwa swa xitatimende; swisasi; swivuriso Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni; maritofularha; tihomonimi; tipharonimi Mahikahatelo na mapeletelo: Mavitonkomiso na tiakhironimi Ririmi eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI				

	<p>Goza ra 3: Vuandlalo bya swanomo (Vadyondzi va andlala phurojeke ya vona hi nomo) 20 wa timaraka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa xivumbeko lexi faneleke: manghenelo, miri na mahetelelo • Hlamusela hungunkulu na ku seketela vuxokoxoko • Kombisa vumbhoni bya ndzavisiso • Tirhisa swikowelo swa miri ku humesela vuswikoti Xik: ku languta vayingiseri, ku tlakusa no yisa rito ehansi • U va na xiave eka mbhurisano • Nyika xivikontsundzuxo lexi akaka / twisisekaka • Tshama emhakeni • Kombisa ku xixima timfanelo na matitwelo ya van'wana <p>Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhakodiwa eka kotara ya 4.</p>			
Mavhiki ya 9 – 10	<p>Maqhingha ya Ku yingisela na Ku vulavula Nkanerisano hi ntlawa mayelana na switshuriwa swovoniwa, swa mbonoyingiselo / swihangalasa mahungunyngi</p> <p>Xikambelontwisiso xo yingisela (marito ya risimu / xiphemu xa khonsati ya vuyimbeleri)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa timhakankulu na miehleketo yo seketela • Tsala tinotsi • Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku komba ku tiwisisa minongoti. • Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto / onga • Hlamula swivutiso 	<p>Hlaya marito ya risimu/ xitshuriwa lexi kongomisiweke eka khonsati ya vuyimbeleri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko • Matirhiselo ya ririmi • Swihlawulekisi swa xitshuriwa • Ndzandzelelano <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Tsala risimu / vuokoxoko eka dayari</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke ○ Xikongomelo ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Nxanxamelu lowu lulameke wa swivulwa ○ Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomamao ○ Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Kupfuxeta • Ku hlela 	<p>Xiyimo xa rito: Vun'we na vunyigi; rimbewu, ntsongahato</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa, swivulwa swa swivutiso; mhaka ya ntyiso na mavonelo; xivumbeko xa xivulwa; swivulwa; xivulwa lexi nga twisiwaka hi tindlela to hambana; ku va na rito</p> <p>Nhlamuseo ya rito: vamavizweni, maritofularha, xisasi, tihomonimi, nhlamuseo ya masiku hinkwawo / kongoma na yo gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Mimfungho ya mintshaho; tipatironi ta mapeletelo</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlerisisa and ku andlala 	Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> • Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) • Ntlangu (10 wa timaraka) • Swirungulwana (10 wa timaraka) 			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE Ndzavisiso na ku tsala phurojeke (20 + 30 = 50 wa timaraka)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI <ul style="list-style-type: none"> • Vuandlalo bya swanomo (20 wa timaraka) Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 4. 		MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> • Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) • Ntlangu (10 wa timaraka) • Swirungulwana (10 wa timaraka)

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA - KOTARA YA 4

GIREDI YA 8 - KOTARA YA 4				
Vuswikoti	Ku yingisela na Ku vulavula	Ku hlaya na ku languta	Ku tsala na ku andlala	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
Mavhiki ya 1-2	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>XikambeIntwisiso xo yingisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Yingisela swileriso/ swiletelo swa matlhelo ○ Teka tinotsi ○ Hlamula swivutiso <p>Tinxaka to hambanahambana ta vuhlanganisi bya swanomo, xik. Ku andlala mahungu ya xijumani / mbulavulo</p> <p>Ku nyika swiletelo / swileriso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swihlawulekisi swa xitshuriwa ○ Ririmi na milawu ○ Ririmi ro tirhisa ku fambafamba ka swirho 	<p>Hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swovoniwa, xik, mimepe, mimfungho ya ndhawu, xikalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko • Matirhiselo ya ririmi • Swihlawulekisi swa xitshuriwa <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ○ Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ○ Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya na ku languta switshuriwa swovoniwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa ku hungu / mongo • Ku hlaya hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo <p>• Endla nkomiso / nkatsakanyo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo</p>	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko, xik swiletelo swa matlhelo / swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke ○ Lulamisa vundzeni hi tirhisa mepe wa miehleketo ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Milawu ya tindzimani ○ Ndzandzelelano ○ Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisankhomano ○ Milawu ya ririmi <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitshuriwa xa swiletelo / swileriso</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri: mukhuva, nkarhi, ndhawu, mavitavito na mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xivulwa xa nhlokomhaka, xitatimende, minkarhi ya maendli, switatimende, swivulwanahosi na swivulwankatsano</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni, maritofularha, mafanapeletwana</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo, hiko, hefemulo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

<p>Mavhiki ya 3-4</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Yingisela na ku kanela mahungu ya sweswi lama humaka eka tiatikili ta maphephahungu na magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa thoni, magoza na matwariselo ya rito ku ya ehenhla na le hansi • Tirhisa ririmi ro susumeta no onga • Ku tirhisa vuthala • Landzelela milawu • Ririmi ro fambafambisa swirho • Manghenelo yo koka miehleketo na mahetelelo ya ntikelo • Xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu <p>Ku hlaya loku lulamisiweke / xijumani Ku hlayela atikili ya phephahuungu ehenhla</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tirhisa thoni, magoza na matwariselo ya rito ku ya ehenhla na le hansi ○ Xiyaxiya mahikahatelo ○ Tirhisa ririmi leri faneleke ro fambafambisa swirho 	<p>Ku hlaya na Ku langutisa ku kuma mahungu (Hi tirhisa switshuriwa swo fana na atikili ya phephahungu / atikili ya magazini / mbulavulo wo tsariwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kumamahungunkulu ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma miehleketo yo seketela ○ Endla minkumbetelo ○ Ntiyiso na mavonelo ○ Mavonelo ya mutsari ○ Ku kumbetela eka marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso ○ Ririmi ra mafundza / nkamafundza ○ Nhlamuselo yo kongoma / tumbela ○ Swigaririmi <p>Tsala xikambelwana xa xikambelontwisiso</p>	<p>Switsalwambiko swo leha / koma: atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili • Vaamukeri va hungu, xikongomelo na mbangu • Ku hlawula marito na xivumbeko xa ririmi <p>Ku kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala atikili ya phephahungu / magazini</p>	<p>Xiyimo xa rito: Masivi: masivenene Mahlayelo ya maendli - kombiso, ndzeriso, kotelo, tshamelo, angulo, fumiwo</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Minkarhi ya maendli, tinxaka ta swivulwa, marito ya muvulavuri, marito ya murunguriwa, swivumbeko swa xivutiso, timhaka ta ntiyiso na mavonelo, xivulwa lexi nga twisisiwaka hi tindlela to hambana;</p> <p>Nhlamuselo ya rito: nhlamuselo ya masiku hinkwawo na yo gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo, mimfungho ya mahikahatelo / swihikahato</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
-----------------------	---	--	---	--

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swanomo (20 wa timaraka) Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 4.				
Mavhiki ya 5-6	Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Swanomo: Tatisa tifomo/ swivutiso swa ndzavisiso <ul style="list-style-type: none"> Nhlokomhaka ya ndzavisiso Lulamisa swo seketela Languta no hlawula ntivomarto wo lulama, ririmi na milawu Manghenelo na mahetelelo ya matimba Xikambelontwisiso xo yingisela <ul style="list-style-type: none"> Kombisa timhakankulu na miehleketo yo seketela Tsala tinotsi Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku komba ku tiwisisa minongoti. Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto / onga Hlamula swivutiso 	Hlaya fomo/ swivutiso swa ndzavisiso <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xiviko Xivumbeko Matirhiselo ya ririmi Ku hlaya hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) Vutlhokovetseri <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona Nhlamuselo yo gega Matitwelo Nkongomelo na hungu 	Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. Fomo/ swivutiso swa ndzavisiso <ul style="list-style-type: none"> Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na xivumbeko. Milawu ya tindzimana Mahlanganisi ku endlela ku vumba nkhomano Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa Xitayili xa mafundza Ku kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala Tatisa fomo / fomo ya swivutiso swa ndzavisiso	Xiiyimo xa rito: Masive, vun'we, vuningi Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Tinxaka ta swivulwa, mboyamelatlhelorin'we na ku venga handle ka xivangelo Nhlamuselo ya rito: vamavizweni na maritofularha, nhlamuselo yo kongoma /gega Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi

	NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9: <ul style="list-style-type: none"> • XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA) Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa			
Mavhiki 7-8	Ku lulamisela xikambelo Ku vulavula: <ul style="list-style-type: none"> ○ N'wangulano ○ Mbulavulo lowu lulamisiweke <ul style="list-style-type: none"> • \ xijumani Ku yingisela <ul style="list-style-type: none"> • Xikambelontwisiso xo yingisela 	Ku lulamisela xikambelo Ku hlaya <ul style="list-style-type: none"> • Xikambelontwisiso xo hlaya • Nkomiso / Nkatsakanyo • Switshuriwa swa swovoniwa 	Ku lulamisela xikambelo Ku tsala: <ul style="list-style-type: none"> ○ Switsalwana ○ Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha ○ Switshuriwa swa switsalwambiko swo koma 	Xiyimo xa ntirho wa rito: Ku Pfluxeta Xiyimo xa ntirho xivulwa: Ku pfluxeta Nhlamuselo ya rito: Ku pfluxeta Mahikahatelo na mapeletelo: Ku pfluxeta
Mavhiki ya 9-10	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10 XIKAMBELWANA XO LAWURIWA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka) 			
	MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA			
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi

	<p>vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	<p>switsalwambiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	
<p>GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4</p>				
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuandlalo bya swanomo (20 wa timaraka) <p>Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 4.</p>	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA) <p>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10</p> <p>XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka) 	